

## 2023/24 PULANE DZA U FUNZA DZA NWAHA MUÑWE NA MUÑWE: TSHIVENḌA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA: GIREIDI YA 12 (THEMO 1)

THEMO 1	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	VHEGE 9	VHEGE 10 NA 11
<b>T̢HOHO DZA TSHITATAMENNDE TSHA PHOLISI</b>	<b>1. U thetshelesa na u amba      2. U vhala na u talela      3. U ḥwala na u ḥekedza      4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo</b>									
<b>T̢HOHO, KHONTSEPUTI, VHUKONI NA ZWA NDEME</b>	<p>1. Khwaḥisedzo ya mushumo wa Gireidi ya 11</p> <p>U ḥivhadzana ha vhagudiswa kilasini.</p> <p>2. Vhagudi vha ṭola mishumo ya vhanwe vhagudi ngavho kha thesite ye vha ḥwala ya zwine vha vho zwi ḥivha [Baseline test]</p> <p>Nyambedzano nga ha</p> <p>thesite ya u linga zwine vhagudi vha vho zwi ḥivha</p> <p>3. U amba nga mbonalo ya tshibveledzwa tsha maḥwalwa/gurannḍa kana atikili dza magazini</p>	<p>1. Nyambedzano dza zwigwada nga mbonalo ya</p> <p>Zwibveledzwa.</p> <p>U amba nga ha ḥivho na tshivhumbeo</p> <p>2.U sikima</p> <p>na u sikena</p> <p>U vhala wo tou fombe</p> <p>zwibveledzwa zwa ḥitheretsha</p> <p>Luambo lwo dzumbamaho, tshivhumbeo, vhabvumbudzwa, nz.</p> <p>Mbudziso na Phindulo.</p> <p>U guda nga ha maḥwalwa: Vhurendi/nganeapfu fhi/nganeapfu/ḍirama</p> <p>3. U ḥwala vhurifhi vhuyaho kha khandiso/riviyu/ḥiv hadzo i ya ho kha gurannḍa.</p> <p>Ho sedzwa kha maitete a u ḥwala, u pulana/u rangela, u ḥwala, u ita mvetomveto, u dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula, u ḥekedza</p>	<p>1. U amba nga ha meta-language zwi tsh elana na guran ḥḍa/zwibveledzwa zwa maḥwalwa.</p> <p>Tshipitshi tsha Fomaḗa: U ḥekedza tshipitshi nga u tou amba</p> <p>2. U sikima na u sikena</p> <p>U vhala wo tou fombe</p> <p>zwibveledzwa zwa ḥitheretsha</p> <p>Luambo lwo dzumbamaho, tshivhumbeo, vhabvumbudzwa, nz.</p> <p>Mbudziso na phindulo</p> <p>U guda nga ha maḥwalwa: Vhurendi/nganeapfu fhi/nganeapfu/ḍirama</p> <p>3. Tshibveledzwa tshilapfu tsha vhudavhidzani: Luḥwalo lwa kha khandiso:</p> <p>Ho sedzwa kha maitete a u ḥwala, u pulana/u rangela, u ḥwala, u ita mvetomveto, u dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula, u ḥekedza</p>	<p>1. Tsumbo ya nyedzisele ya mutambi. U sumbedza zwikili zwa mbudziso</p> <p>2. Tholokanyonḍivho:</p> <p>U dovhoolola ḍivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa tsha u vhala.</p> <p>U vhala wo tou fombe</p> <p>zwibveledzwa zwa ḥitheretsha</p> <p>Luambo lwo dzumbamaho, tshivhumbeo, vhabvumbudzwa, nz.</p> <p>Mbudziso na phindulo</p> <p>U guda nga ha maḥwalwa: Vhurendi/nganeapfu fhi/nganeapfu/ḍirama</p> <p>3. Tshibveledzwa tshilapfu tsha vhudavhidzani.</p> <p>SBA MUSHUMO 2</p> <p>Ho sedzwa kha maitete a u ḥwala, u pulana/u rangela, u ḥwala, u ita mvetomveto, u dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula, u ḥekedza</p>	<p>1. U lugisela vhana kha u thetshelesa tholokanyonḍivho.</p> <p>(Refer to SBA mishumo ya tsumbanḍila</p> <p>2. Tholokanyonḍivho:</p> <p>U dovhoolola ḍivhaipfi I elanaho na tshibveledzwa tsha u vhala.</p> <p>U vhala wo tou fombe</p> <p>zwibveledzwa zwa ḥitheretsha</p> <p>Luambo lwo dzumbamaho, tshivhumbeo, vhabvumbudzwa, nz.</p> <p>Mbudziso na phindulo</p> <p>U guda nga ha maḥwalwa: Vhurendi/nganeapfu fhi/nganeapfu/ḍirama</p> <p>3. Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani: Mafhungo a nganeavhutshilo/ku humbulele/muanets heli/vhuḍipfi</p> <p>Ho sedzwa kha maitete a u ḥwala, u pulana/u rangela, u ḥwala, u ita mvetomveto, u dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula, u ḥekedza</p>	<p>1. Kupfesesele kwa u thetshelesa SBA</p> <p>MUSHUMO</p> <p>2. U vhala/ṭalela khathuni. U fhindula mbudziso dza khathuni.</p> <p>U vhala wo tou fombe</p> <p>zwibveledzwa zwa ḥitheretsha</p> <p>Luambo lwo dzumbamaho, tshivhumbeo, vhabvumbudzwa, nz.</p> <p>Mbudziso na Phindulo.</p> <p>U guda nga ha maḥwalwa: Vhurendi/nganeapfu fhi/nganeapfu/ḍirama</p> <p>3. Maanea: maanea a u anetshela</p> <p>Ho sedzwa kha maitete a u ḥwala, u pulana/u rangela u ḥwala, u ita mvetomveto, u dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula, u ḥekedza</p>	<p>1. U amba nga ha thero na milaedza zwi tsh elana na zwibveledzwa zwa u vhonwa</p> <p>2. U vhala wo tou fombe</p> <p>zwibveledzwa zwa ḥitheretsha</p> <p>Luambo lwo dzumbamaho, tshivhumbeo, vhabvumbudzwa, nz.</p> <p>Mbudziso na phindulo</p> <p>U guda nga ha maḥwalwa: Vhurendi/nganeapfu fhi/nganeapfu/ḍirama</p> <p>3. U ḥwala maanea: maanea a u anetshela/a u vhuisa muhumbulo, a mbuletshedzo, a u ṭaṭa khani na a Disikhesivi</p> <p>Ho sedzwa kha maitete a u ḥwala, u pulana/u rangela u ḥwala, u ita mvetomveto, u dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula</p>	<p>1. Nyambedzano ya mushumo wa zwigwada wa fomaḗa nga ha zwiitei zwi elanaho na bugu dzo randelwaho</p> <p>2. Zwibveledzwa zwa u vhona zwa u engedza.</p> <p>ḍivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa tsha u vhala</p> <p>U vhala wo tou fombe</p> <p>zwibveledzwa zwa ḥitheretsha</p> <p>Luambo lwo dzumbamaho, tshivhumbeo, vhabvumbudzwa, nz.</p> <p>Mbudziso na phindulo</p> <p>U guda nga ha maḥwalwa: Vhurendi/nganeapfu fhi/nganeapfu/ḍirama</p> <p>3. Ndulamiso dza ndowedzo dza maanea</p>	<p>1. U ḍivhadza muambi.</p> <p>2. Zwibveledzwa zwo ṭangananaho u itela ṭhoḍisiso.</p> <p>U vhala wo tou fombe zwi elanaho na tshibveledzwa tsho teaho.</p> <p>3. Tshibveledzwa tshipufhi tsha vhadavhidzani: U ḥwala imeili/siaṭari lubuvhi. (ḍiresi, fhungo kana u ḥwala siaṭari ḗa webisaiṭhi, mulaedza</p>	<b>NDOVHOLOLO</b>

THEMO 1	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	VHEGE 9	VHEGE 10 NA 11
		4. Tshivhumbeo tsha fomaጂa (thonifho, u sa hanedza, a hu na vhuhwarahwara kana luambo lwo bvaho)	4. ጊitatathino	4. U ጎwala mutevhe wa mbudziso dzi kungaho: mbudziso dzi re khagala na dzo dzumbamaho	4. Ndovhololo Luambo lwo livhaho na lu songo livhaho	4. U ጎekedza manweledzo a notsi dza zwifhingazwa maiti na u ጎea mushumo	4. U ጎea notsi dza maጅanganyi na u ጎea mushumo. Tshivhumbeo tsha pharagirafu nga maanea a Disikhesivi	4. Thangeladzina na vhuጅumekani. (Meta-language) ya u sengulusa ጊitheretsha yo teaho tshibveledzwa tsho gudwaho	4. ጊivhaipfi yo teaho tshibveledzwa tsha u vhala. (NDOWE-NDOWE nga bugu ya ጅhalusa maipfi) Ndovhololo: Nga meta-language	4. Ndovhololo: Mbudziso 5 ya bammbiri ጂa u thoma. (1) <b>SBA Mushumo 4</b> Thesite 1: tholokanyonጅivho na samari <b>KANA</b> Tholokanyonጅivho na zwi vhumbeo na milayo ya kushumisele
<b>NDIVHOTHANGELI</b>		Nጅivho ya midia: u kungedzela, magazini, gurannጅa	Zwikili zwa inthaviyu ጊitheretsha: Figara dza muambo na vhubvumbedzwa	Nጅivho ya zwikili zwa u thetshelesa U ጎwala muvhigo	U guda khathuni ጅivhaipfi	Luambo: maጅanganyi, u tendelana nefhungo na ጊiti.	ጅhoጅa dza phosiጅara:	nጅivho ya maitele a u ጎwala, thero kha zwibveledzwa zwa ጊitheretsha	Zwikili zwa u vhalela nጅha: Imeili.	Zwikili zwa u vhalela nጅha: Imeili
<b>ZWISHUMISWA (NGA NNDA HA BUGUPFARWA) U ITELA URI PFUNZO I TSHIMBILE ZWAVHUDI</b>	Mabammbiri a mafheloni a ጎwaha mulingo wa 2022	Gurannጅa, magazini, nganeapfufhi, <a href="https://qrqo.page.link/KU9d">https://qrqo.page.link/KU9d</a> .	Zwipiጅa zwa gurannጅa zwa marifhi a yaho kha khandiso, nganeavhutshilo hu tshi gudiswa matatathino. Gaidi ya u gudisa nga u ጎwala na zwibveledzwa zwa vhudavhidzani	Tholokanyonጅivho u bva kha milingo yo fhiraho. Gaidi ya u gudisa nga u ጎwala na zwibveledzwa zwa vhudavhidzani	Tsumbandilandila ya tholokanyonጅivho ya u thetshelesa. Tsumbo ya muvhigo wa mafhungo. Gaidi ya u gudisa nga u ጎwala na zwibveledzwa zwa vhudavhidzani	Kha hu sedziwe kha tsumbo ya mushumo wa SBA Vhurendi. Gaidi ya u gudisa nga u ጎwala na zwibveledzwa zwa vhudavhidzani	Vidio nga ha inthaviyu ya nganeavhutshilo	Tshibveledzwa tsha u vhone (u guda khathuni na khungedzelo. <a href="https://qrqo.page.link/wVDy">https://qrqo.page.link/wVDy</a> )	Khungedzelo na khathuni zwi bvaho kha milingo ya murahu	Khungedzelo na khathuni zwi bvaho kha milingo ya murahu
<b>U LINGA HUSI HA FOMALA: (NDULAMISO)</b>	U linga nጅivho ine vha vha nayo	U guda u ጎwala manweledzo, ጎwalani manweledzo mavhili.	U ጎwala manweledzo mavhili u bva kha mulingo ya murahu. U ጎwala vhurifhi vhu yaho gurannጅani	Nጅowe-nጅowe ya tholokanyonጅivho ya u vhala.	Nጅowe-nጅowe ya tholokanyonጅivho ya u thetshelesa	U guda khathuni Maanea a u anetshela.	U sengulusa vhabvumbedzwa kha ጊitheretsha	phosiጅara, mapa wa muhumbulo, mabambiri a milingo yo fhiraho	Tshibveledzwa tsha u vhone U shumisa mabambiri a milingo yo fhiraho	Tshibveledzwa tsha u vhone U shumisa mabambiri a milingo yo fhiraho
<b>(SBA) LINGA HA FOMALA</b>				<b>SBA MUSHUMO 3 U ጎWALA</b> Zwibveledzwa zwilapfu zwa vhudavhidzani (30)		<b>SBA MUSHUMO 1 ORALA</b> Tholokanyonጅivho ya u thetshelesa (10)	<b>SBA MUSHUMO 2 UጎWALA</b> Maanea (50) nganetshelo, mbuletshedzo, u ጅaጅa, u vhuisa muhumbulo			<b>Mushumo 4</b> Thesite [MARAGAGUጅE-40]

## 2023/24 PULANE DZA U FUNZA DZA NWAHA MUÑWE NA MUÑWE: TSHIVENḌA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA: GIREIDI YA 12 (THEMO 2)

THEMO 2	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	VHEGE 9	VHEGE 10 NA 11
<b>T̥HOHO DZA TSHITATAMENNDE TSHA PHOḶISI</b>	<p style="text-align: center;">1. U thetshesela na u amba      2. U vhala na u talela      3. U ṅwala na u ṅekedza      4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo</p>									
<b>T̥HOHO, KHONTSEPUTI, VHUKONI NA ZWA NDEME</b>	<p>1. U thetshesela inthaviyu ya mushumo kana tshibveledzwa nga ha inthaviyu ya mushumo, u dzhia notsi. U amba nga ha vhushaka ha vho dzhenelaho inthaviyu na u nekana mihumbulo nga zwigwada kana kilasi SBA MUSHUMO 5 na 6</p>	<p>1. U thetshesela inthaviyu ya mushumo kana tshibveledzwa nga ha inthaviyu ya mushumo, u dzhia notsi. U amba nga ha vhushaka ha vho dznelaho inthaviyu na u nekana mihumbulo nga zwigwada kana kilasi SBA MUSHUMO 5 na 6</p>	<p>1. Mutambo wa ithaviyu ya mushumo SBA MUSHUMO 5 na 6</p>	<p>1. Mutambo wa inthaviyu ya mushumo</p>	<p>1. Mutambo wa ithaviyu ya mushumo SBA MUSHUMO 5 na 6</p>	<p>1. Mutambo wa ithaviyu ya mushumo SBA MUSHUMO 5 na 6</p>	<p>1. T̥hoḶisiso ya tshipitshi tsha fomaḷa kha tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshi vhonehalo, tsumbo, filimu, ḍivhazwakale, mveledziso ya maitele, na zwiṅwe. kutambele kwa tshipitshi tsha fomaḷa: u ḍivhadza muambi na ṅea ndivhuwo SBA MUSHUMO 5 na 6</p>	<p>1. T̥hoḶisiso ya tshipitshi tsha fomaḷa kha tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshi vhonehalo, tsumbo, filimu, ḍivhazwakale, mveledziso ya maitele, na zwiṅwe. kutambele kwa tshipitshi tsha fomaḷa: u ḍivhadza muambi na ṅea ndivhuwo. SBA MUSHUMO 5 na 6</p>	<p>MULINGO WA VHUKONI HA NWAHA BAMMBIRI 1 BAMMBIRI 2</p>	<p>MULINGO WA VHUKONI HA NWAHA BAMMBIRI 1 BAMMBIRI 2</p>
	<p>2. U vhala nga ha zwivveledzwa zwo ṅanganaho U amba nga zwivhonehalo na ḥhalutshedzo dza thevhedzaipfi U vhala khungedzelo wo tou fombe. Meta-language ho sedzwa khungedzelo. U vhala wo tou fombe nga ha tshibveledzwa tsha maṅwalwa: Luambo lwo dzumbamaho, tshivhumbeo na vhabvumbudzwa Mbudziso na phindulo <u>U guda litheretsha:</u> Vhurendi/nganeapfu fhi/nganea/ḍirama</p>	<p>2 U vhala wo tou fombe nga ha tshibveledzwa tsha maṅwalwa: Luambo lwo dzumbamaho, tshivhumbeo na vhabvumbudzwa Mbudziso na phindulo <u>U guda litheretsha:</u> Vhurendi/nganeapfu fhi/nganea/ḍirama</p>	<p>2. U vhala wo tou fombe nga tshibveledzwa tsha mulaedza wa inthaviyu u bva kha magazini, inthan nz U vhala wo tou fombe nga ha tshibveledzwa tsha maṅwalwa: Luambo lwo dzumbamaho, tshivhumbeo na vhabvumbudzwa Mbudziso na phindulo <u>U guda litheretsha:</u> Vhurendi/nganeapfu fhi/nganea/ḍirama</p>	<p>2. U vhala wo tou fombe nga ha khungedzelo. U shumisa luambo lwa khungedzelo. U vhala wo tou fombe nga ha tshibveledzwa tsha maṅwalwa: Luambo lwo dzumbamaho, tshivhumbeo na vhabvumbudzwa Mbudziso na phindulo <u>U guda litheretsha:</u> Vhurendi/nganeapfu fhi/ḍirama</p>	<p>2. U vhala wo tou fombe nga meta-language ya zwielanaho na khungedzelo. U guda litheretsha: Tshibveledzwa tshau vhonehalo. Vhurendi/nganeapfu fhi/nganea/ḍirama U khwaḥisedza nga ha puloto, fhethuvhupo, thero na vhabvumbudzwa. U ḍivhadza SBA MUSHUMO 7</p>	<p>2. U vhala wo tou fombe ṅowenḍowe ya tholokanyonḍivho ya u vhala U vhala wo tou fombe tshibveledzwa tsha maṅwalwa: kuambele, tshivhumbeo, mvumbo, nz. U shumisa mabambiri a milingo yo fhiraho kha ndovhololo U vhala wo tou fombe nga ha tshibveledzwa tsha maṅwalwa: luambo lwo dzumbamaho, tshivhumbeo na vhabvumbudzwa Mbudziso na phindulo <u>U guda litheretsha:</u> Vhurendi/nganeapfu fhi/nganea/ḍirama</p>	<p>2. U vhala wo tou fombe muhindulano kana ḍirama I re na zwipiḍa zwo fhambanaho zwa luambo. (sa luambo lwa tshitaratani/vhuhwar ahwara, diaḷekithi, maipfi o pambiwaho, tsumbo: o dzula kha ṭafula) U vhala wo tou fombe nga ha tshibveledzwa tsha maṅwalwa: luambo lwo dzumbamaho, tshivhumbeo na vhabvumbudzwa Mbudziso na phindulo <u>U guda litheretsha:</u> Vhurendi/nganeapfu fhi/nganea/ḍirama</p>	<p>2. U vhala wo tou fombe: muhindulano/ḍirama a mbonalo ya u thetshesela muhindulano kha tshiteidzhi. Arali bugu yo nangwaho i ya ḍirama, hu sedzwe maitele a kha tshiteidzhi, u thetshesela, kuambarele, ḍinakisa, nz. zwi tshi elana na bugu yo randelwaho. <u>U guda litheretsha:</u> Vhurendi/nganeapfu fhi/nganea/ḍirama</p>	<p>MULINGO WA VHUKONI HA NWAHA BAMMBIRI 1 BAMMBIRI 2</p>	<p>MULINGO WA VHUKONI HA NWAHA BAMMBIRI 1 BAMMBIRI 2</p>

THEMO 2	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	VHEGE 9	VHEGE 10 NA 11
	3. Tshibveledzwa tshilapfu tsha vhudavhidzani: U űwala mufhindulano <u>Ho sedzwa ndila ya kuűwalele:</u> Vhupulani, mvetomveto, u dovholola u sedzulusa, u vhalulula na u űekedza	3. Ndovhololo: Kuűwalele kwa vhurifhi na mutevhe wa fhungogake u vula na u vala na fomethe ya kuűwalele kwa vhurifhi. <u>Ho sedzwa ndila ya kuűwalele:</u> Vhupulani, mvetomveto, u dovholola, u sedzulusa, u vhalulula na u űekedza	3. Tshibveledzwa tshilapfu tsha vhudavhidzani: U űwala vhurifhi ha u fhelekedza na CV u fhindula khungedzelo, sa. Mushumo kana bazari kana khumbelo ya yunivesithi <u>Ho sedzwa ndila ya kuűwalele:</u> Vhupulani, mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula na u űekedza.	3.Tshibveledz wa tshilapfu tsha vhudavhidzani: U űwala nga vhurifhi ha u kwengeledza kana phara ya u themendela filimu ye na i vhona kana űwalani rivuyu <u>Ho sedzwa kha ndila ya kuűwalele:</u> Vhupulani, mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula na u űekedza	3.U ጁgudisa u űwala manweledzo <u>Ho sedzwa ndila ya kuűwalele:</u> Vhupulani, mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula na u űekedza	3. Zwibveledzwa zwipfufhi zwa vhudavhidzani: U űwala nga ha ndaela, masia na imeili <u>Ho sedzwa ndila ya kuűwalele:</u> Vhupulani, mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula na u űekedza.	3. űwalani khanedzano: itani mutevhe wa mbuno ni tshi khou ima na kana ni tshi khou hanedzana na ጁkumedzwa. <u>Ho sedzwa ndila ya kuűwalele:</u> Vhupulani, mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula na u űekedza.	3. U űwala maanea au ጁጁa khani. <u>Ho sedzwa ndila ya kuűwalele:</u> Vhupulani, mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula na u űekedza	MULINGO WA VHUKATI HA NWAHA BAMMBIRI 1 BAMMBIRI 2	MULINGO WA VHUKATI HA NWAHA BAMMBIRI 1 BAMMBIRI 2
	4. Nጁivho ya kushumisele kwa luambo ya vhudzivha [CAPS P42 – 44]	4. Maabata na maabaitwa: Ndulamiso ya luambo kha zwe vhana vha űwana. ጁivhaipfi i yelanaho na tshibveledzwa tsha u vhala.	4. Ndovhololo: Mitshila ya maiti mafhungoni, ጁhጁhጁwedzo ya mitshila ya maiti	4.Ndovhololo: U űwala ha nyanyuwo, maጁaluli na maጁadzisi. Ndulamiso ya luambo ya zwe vhana vha űwala	4. U guda zwivhumbeo zwa milayo na kushumisele kwa luambo zwo teaho khungedzelo na khathuni	4. U shumisa mabambiri a milingo yo fhiraho, u dovholola luambo Mbudziso 5 kha Bammbiri 1	4. Ndovhololo ya maጁanganyi. Nyangaredzo na u dzhia zwo tou ralo na u vhona zwithu nga iጁo ጁithihi	4. Ndulamiso ya luambo lwa zwe vhana vha űwala. ጁivhaipfi i elenaho na tshibveledzwa tsha u űwala.	MULINGO WA VHUKATI HA NWAHA BAMMBIRI 1 BAMMBIRI 2	MULINGO WA VHUKATI HA NWAHA BAMMBIRI 1 BAMMBIRI 2
<b>NጁIVHOTHANGELI</b>	Nጁivho nga ha khungedzelo na khathuni	Tshivhumbeo/fomethe ya u űwala vhurifhi.	ጁhoጁea dza CV na vhurifhi ha u fhelekedza	Nጁivho nga khungedzelo. nጁivho nga ha tshibveledzwa na ጁhoጁea dza riviyu kana ጁhoጁisiso	Nጁivho nga ha khungedzelo na khathuni	Nጁivho na fomethe ya tshibveledzwa tsha masia, ndaela na imeili	Nጁivho na tshivhumbeo tsha phara ya u ጁጁa khani		Nጁivho na fomethe ya tshibveledzwa tsha masia, ndaela na imeili	U khwaጁhisedza kana ndovhololo ya mushumo wa kotara 2
<b>ZWISHUMISWA (NGA NNጁA HA BUGUPFARWA) U ITELA URI PFUNZO I TSHIMBILE ZWAVHUDI</b>	Khungedzelo na khathuni Nganeapfufhi U guda u űwala maanea na zwibveledzwa zwa vhudavhidzani. <a href="https://qr.go.page.link/KU9d">https://qr.go.page.link/KU9d</a>	Mabambiri a milingo yo fhiraho.	Mabambiri a milingo yo fhiraho. Tsumbo ya vhurifhi ha u fhelekedza na CV GAIDI dza u űwala maanea na zwibveledzwa zwa vhudavhidzani	Mabambiri a milingo yo fhiraho. Maanea na zwibveledzwa zwa vhudavhidzani. <a href="https://qr.go.page.link/14HJ">https://qr.go.page.link/14HJ</a>	Mabambiri a milingo yo fhiraho.	Mabambiri a milingo yo fhiraho. (mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo, u dzudzanya kana zwifhinga) maanea na zwibveledzwa zwa vhudavhidzani <a href="https://qr.go.page.link/3YPc">https://qr.go.page.link/3YPc</a>	Tsumbo ya phara ya u ጁጁa khani Gaidi dza u vhala Webisaiti dza pfunzo Maanea na zwibveledzwa zwa vhudavhidzani.	Kubugwana kwa thekeniki dza mulingo. Tshivhudzo dza u thusa mulingoni Mabambiri a milingo yo fhiraho.	Mabambiri a milingo yo fhiraho Maanea na zwibveledzwa zwa vhudavhidzani	Mabambiri a milingo yo fhiraho.

THEMO 2	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	VHEGE 9	VHEGE 10 NA 11
<b>U LINGA HU SI HA FOMAḐA: MVUSULUDZO</b>	Mufhindulano na mushumo wa khungedzelo na khathuni, u shumisa mabambiri a milingo yo fhiraho.	Mbudziso dza mulingo wa Ḑitheretsha kha tshibveledzwa. Mishumo kha luambo: maambaita na maambaitwa	Cv na vhurifhi ha u fhelekedza. Mishumo ya mbudziso dza luambo kha tshibveledzwa tsha mafhungo	Vhurifhi ha kwengweledza Ndulamiso ya mushumo wa luambo.	Nḑowedzo ya mulingo, khathuni na khungedzelo. Nḑowedzo ya tholokanyonḑivho ya u vhala.	U fhedzisa mabambiri a mulingo wo fhiraho	Phara ya u ḑaḑa khani	Mbudziso kha tshibveledzwa tsha Ḑitheretsha Mishumo ya luambo Maitele a u ḑwala.	Masia Mbudziso dza Ḑitheretsha dzi bvaho kha tshibveledzwa.	Mbudziso dza Ḑitheretsha dzi bvaho kha tshibveledzwa
<b>(SBA) U LINGA HA FOMAḐA</b>	U thoma na sba Mushumo 5 na mushumo 6 Sba Mushumo 5 Oraḑa Tshipitshi tsho lugiselwaho (20) Sba Mushumo 6 Oraḑa Tshithihi kha zwi tevhelaho Tshipitshi tshi songo lugiselwaho kana u amba ha inifomaḑa ha tshigwada (20)	Mushumo 5 na mushumo 6 I ya phanḑa	Mushumo 5 na mushumo 6 I ya phanḑa	Sba Mushumo 7 Ḑitheretsha Asainimennte (35)	Mushumo 5 na Mushumo 6 I ya phanḑa	Mushumo 5 na mushumo 6 I ya phanḑa	Mushumo 5 na Mushumo 6 Yo guma	Mushumo 5 na mushumo 6 I ya phanḑa		Sba Mushumo 4 Mulingo wa 1 (40) Tholokanyonḑivho Na manweledzo Kana Tholokanyonḑivhon a mbonalo ya tshivhumbeo tsha luambo.

2023/24 PULANE DZA U FUNZA DZA NWAHA MUÑWE NA MUÑWE: TSHIVENDA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA: GIREIDI YA 12 (THEMO 3)

THEMO 3	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	VHEGE 9	VHEGE 10 NA 11
<b>T̥HOHO DZA TSHITATAMENNDE TSHA PHOḶISI</b>	<b>1. U thetshelesa na u amba    2. U vhala na u talela    3. U ṅwala na u ṅekedza    4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo</b>									
<b>T̥HOHO, KHONTSEPUTI, VHUKONI NA ZWA NDEME</b>	<p>2. U vhala manweledzo</p> <p>Tshibveledzwa tsha u haseledza tshi ṅeaho ṭhuṭhuwedzo na kana nyambedzano. U tshu tenda kana u hanedza</p> <p>U vhala wo tou fombe nga ha</p> <p>tshibveledzwa tsha maṅwalwa: luambo lwo dzumbamaho, tshivhumbeo na vhabvumbedzwa</p> <p>Mbudziso na phindulo</p> <p><u>U guda litheretsha:</u> Vhurendi/nganeapfufh i/nganea/ḍirama</p> <p>3. Tshibveledzwa tshipfufhi tsha vhudavhidzani: U ṅwala dayari, u ḍadza fomo, fulayasi, phosiṭara, Khungedzelo, masia na ndaela</p> <p>Ho sedzwa ṅḍila ya kuṅwalele, vhupulani, mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula na u ṅekedza</p>	<p>2. U vhala wo tou fombe ṅḍivho ya kushumisele kwa luambo nga ṅḍila ya vhudzivha sa tshipitshi tsha polotiki,</p> <p>Ho sedzwa kha muvhigo</p> <p>U vhala wo tou fombe nga ha</p> <p>tshibveledzwa tsha maṅwalwa: luambo lwo dzumbamaho, tshivhumbeo na vhabvumbedzwa</p> <p>Mbudziso na phindulo</p> <p><u>U guda litheretsha:</u> Vhurendi/nganeapfufh i/nganea/ḍirama</p> <p>3. U ṅwala nga ha khani: u ima kana u hanedzana na Ḷ ikumedzwa. U ṅwala mutevhe wa tshibveledzwa tsha u ṭaṭa khani</p> <p>U ṅwala vhurifhi ha fomaḶa/u sa ima na u humbela pfarelo.</p> <p>Ho sedzwa kha ṅḍila ya kuṅwalele, vhupulani, mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula na u ṅekedza</p>	<p>2. Ṅḍowe-ṅḍowe ya tholokanyonḍivho ya u vhala u bva kha milingo yo fhiraho</p> <p>U vhala wo tou fombe nga ha tshibveledzwa tsha maṅwalwa: luambo lwo dzumbamaho, tshivhumbeo na vhabvumbedzwa</p> <p>Mbudziso na phindulo</p> <p><u>U guda litheretsha:</u> Vhurendi/nganeapfufh i/nganea/ḍirama</p> <p>3. U ṅwala maanea.</p> <p>Ho sedzwa ṅḍila ya kuṅwalele, vhupulani, mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula na u ṅekedza</p>	<p>2. U vhala wo tou fombe ṅḍivho ya kushumisele kwa luambo nga ṅḍila ya vhudzivha luṅwalo lu yaho kha khandiso sa, ṅḍivho ya vhatshetshelesi, mbuno na muhumbulo nz.</p> <p>U shumisa tshibveledzwa tsha litheretsha</p> <p>U vhala wo tou fombe nga ha</p> <p>tshibveledzwa tsha maṅwalwa: luambo lwo dzumbamaho, tshivhumbeo na vhabvumbedzwa</p> <p>Mbudziso na phindulo</p> <p><u>U guda litheretsha:</u> Vhurendi/nganeapfufh i/nganea/ḍirama</p> <p>3. Tshibveledzwa tshilapfu tsha vhudavhidzani: U ṅwala vhurivhi vhuyaho kha khandiso mayelana na tshibveledzwa. U sedza vhuimo na mikhwa</p>	<p>2. Nyambedzano nga ha mishumo ya bugu dzo randelwaho</p> <p>U vhala wo tou fombe nga ha</p> <p>tshibveledzwa tsha maṅwalwa: luambo lwo dzumbamaho, tshivhumbeo na vhabvumbedzwa</p> <p>Mbudziso na phindulo</p> <p><u>U guda litheretsha:</u> Vhurendi/nganeapfufh i/nganea/ḍirama</p> <p>3. U ṅwala maanea: U ṅanga lushaka luthihi kha ṭhanu. Ho sedzwa tshivhumbeo na luambo</p> <p>Ho sedzwa ṅḍila ya kuṅwalele, vhupulani, mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula na u ṅekedza</p>	<p>2. U vhala wo tou fombe nga ha</p> <p>tshibveledzwa tsha maṅwalwa: luambo lwo dzumbamaho, tshivhumbeo na vhabvumbedzwa</p> <p>Mbudziso na phindulo</p> <p><u>U guda litheretsha:</u> Vhurendi/nganeapfufh i/nganea/ḍirama</p> <p>3. Tshibveledzwa tshipfufhi tsha vhudavhidzani: Posiṭara.</p> <p>Ho sedzwa kha tshibveledzwa tsha tshivhumbeo na ṭhoḶea dza luambo.</p> <p>Ho sedzwa ṅḍila ya kuṅwalele, vhupulani, mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula na u ṅekedza</p>	<p>2. Ndovhololo ya mabambiri ya milingo yo fhiraho a litheretsha B2</p> <p>3. Ṅḍowe-ṅḍowe ya u fhindula nga u ṅwala (B3):</p> <p>U pfesesa ṭhoho, u pfa nga ha mathomele a ṭhoho na magumo, tshivhumbeo</p> <p>Tsha tshibveledzwa, fomethe ya zwibveledzwa zwa vhudavhidzani</p>	<p><b>MULINGO THANGELI:</b></p> <p><b>(MARAGA 250)</b></p> <p><b>Bambiri 1: luambo lu kha nyimele. (80) Awara 2</b></p> <p><b>Bambiri 2: litheretsha maraga (70) Awara 2ṅ.</b></p> <p><b>Bambiri 3: U ṅwala (100) Awara 2ṅ*</b></p> <p><b>*Bambiri 3 Ḷi nga ḍi ṅwaliwa u ṭavhanya nga ṭhangule</b></p>		

THEMO 3	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8, VHEGE 9, VHEGE 10 NA 11
	4. Ndovhololo ya zwipiḂa zwa luambo, Mbudziso 5 ya B1	4. Kushumisele kwa masala na madzina, sa, vhagwalabi, vhaḂuḂuwedzi, mubveledzi kha vhuimo ha mvumbo	4. Mafhungo malapfu a si na u fhambana, na zwiñwe. Ndulamiso ya girama u bva kha mushumo wa vhagudi Ḃivhaipfi	4. NḂivho ya kushumisele kwa luambo nga nḂila ya vhudzivha: U Ḃisa Ḃhalutshedzo	4. Mafhungo malapfu a si na u fhambana.nz Ndulamiso ya girama u bva kha mushumo wa vhagudi Ḃivhaipfi i yelanaho na u vhalo tshibveldzwa	4. NḂila ya u sedzulusa mushumo wo ñwalwaho Ḃivhaipfi ho sedzwa tshibveledzwa	4. U shumisa mabambiri a milingo yo fhiraho kha mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo (B1)	
<b>NḂIVHOTHANGELI</b>	Ndivho ya fomethe na tshibveledzwa zwipiḂa zwa tshibveledzwa tshipufhi tsha vhudavhidzani	Tshivhumbeo tsha vhurifhi ha fomaḂa	NḂivho ya maitela a kuñwalele	NḂivho ya kushumisele kwa luambo nga nḂila ya vhudzivha	Ndovhololo	NḂivho ya fomethe na ḂhoḂea dza zwibveledzwa zwipufhi		
<b>ZWISHUMISWA (NGA NNḂA HA BUGUPFARWA) U ITELA URI PFUNZO I TSHIMBILE ZWAVHUDI</b>	Bugu dza laiburari, Zwine zwa vhalwa, mabambiri a milingo yo fhiraho	Tshipitshi tsho Ḃalutshedzwa o tsha poḂitiki	Mabambiri a milingo ya murahu	Tsumbo ya vhurifhi ha gurannḂa	Ndovhololo		Kubugwana kwa thekhiniki ya mulingo tsivhudzo dza u phasa Mabambiri a milingo yo fhiraho	
<b>U LING AHU SI HA FOMAḂA</b>	Mbudziso dzi bvaho kha tshibveledzwa tsha Ḃitheretsha Mushumo wa luambo.	U ñwala vhurifhi ha homala ha u humbela pfarelo	U Ḃigudisa u vhalo tholokanyonḂivho U ñwala masia nḂowedzo ya girama	Mbudziso dza upfesesa dza vhurifhi ha gurannḂa NḂowedzo ya girama	Ndovhololo mbudziso na phindulo dza tshibveledzwa tsha Ḃitheretsha	Ndovhololo mbudziso na phindulo dza tshibveledzwa tsha Ḃitheretsha	U dovholola mbudziso dzi bvaho kha B1 na P2	
<b>SBA (U LINGA HA FOMAḂA)</b>								<b>SBA MUSHUMO 8 MULINGO WA NḂINGO (250)</b>

## 2023/4 PULANE DZA U FUNZA DZA NWAHA MUÑWE NA MUÑWE: TSHIVENḌA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA: GIREIDI YA 12 (THEMO 4)

THEMO 4	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	VHEGE 9	VHEGE 10
<b>T̥HOHO DZA TSHITATAMEN NDE TSHA PHOLISI</b>	1. U thetshesela na u amba 3. U n̄wala na u n̄kedza				2. U vhala na u talela 4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo		Mulingo wa mafheloni a n̄waha (250)			
<b>T̥HOHO, KHONTSEPUTI, VHUKONI NA ZWA NDEME</b>	2. U shumisa mabambiri o fhiraho a mulingo kha ndovhololo ya u guda zwibveledzwa zwa fomaḷa na u vhala wo tou fombe n̄dila dza u ḍilugisela mulingo wa mafheloni a n̄waha (B1) <u>U guda litheretsha:</u> Ndovhololo ya litheretsha zwipiḍa zwoṭhe, tsumbo, figara dza muambo, vhabvumbedzwa, puloto, thero, nz. (B2)	2. U shumisa mabambiri o fhiraho a mulingo kha ndovhololoya u guda zwibveledzwa zwa fomaḷa na u vhala wo tou fombe n̄dila dza u ḍilugisela mulingo wa mafheloni a n̄waha (B1) <u>U guda litheretsha:</u> Ndovhololo ya litheretsha zwipiḍa zwoṭhe, tsumbo, figara dza muambo, vhabvumbedzwa, puloto, thero nz. (B2)	2. U shumisa mabambiri o fhiraho a mulingo kha ndovhololoya u guda zwibveledzwa zwa fomaḷa na u vhala wo tou fombe n̄dila dza u ḍilugisela mulingo wa mafheloni a (B1) <u>U guda litheretsha:</u> Ndovhololo ya litheretsha zwipiḍa zwoṭhe, tsumbo, Figara dza muambo, vhabvumbedzwa, puloto, thero, nz. (B2)	2. U shumisa mabambiri o fhiraho a mulingo kha ndovhololoya u guda zwibveledzwa zwa fomaḷa na u vhala wo tou fombe n̄dila dza u ḍilugisela mulingo wa mafheloni a (B1) <u>U guda litheretsha:</u> Ndovhololo ya litheretsha zwipiḍa zwoṭhe, tsumbo, figara dza muambo, vhabvumbedzwa, puloto, thero nz. (B2)						
	3. U shumisa mabambiri a milingo yo fhiraho kha ndovhololo/ngudo ya u n̄wala zwikili: Ṭhaluso ya ṭhoho, u ḍivha mathomele a maanea, u bveledza ṭhoho na magumo a vhuḍi a maanea, tshivhumbeo tsha tshibveledzwa, fomethe ya zwibveledzwa zwa vhudavhidzani (B3)	3. U shumisa mabambiri a milingo yo fhiraho kha ndovhololo/ngudo ya u n̄wala zwikili: Ṭhaluso ya ṭhoho, u ḍivha mathomele a maanea, u bveledza ṭhoho na magumo a vhuḍi a maanea, tshivhumbeo tsha tshibveledzwa, fomethe ya zwibveledzwa zwa vhudavhidzani. (B3)	3. U shumisa mabambiri a milingo yo fhiraho kha ndovhololo/ngudo ya u n̄wala zwikili: Ṭhaluso ya ṭhoho, u ḍivha mathomele a maanea, u bveledza ṭhoho na magumo a vhuḍi a maanea, tshivhumbeo tsha tshibveledzwa, fomethe ya zwibveledzwa zwa vhudavhidzani (B3)	3. U shumisa mabambiri a milingo yo fhiraho kha ndovhololo/ngudo ya u n̄wala zwikili: Ṭhaluso ya ṭhoho, u ḍivha mathomele a maanea, u bveledza ṭhoho na magumo a vhuḍi a maanea, tshivhumbeo tsha tshibveledzwa, fomethe ya zwibveledzwa zwa vhudavhidzani (B3)	3. U shumisa mabambiri a milingo yo fhiraho kha ndovhololo/ngudo ya u n̄wala zwikili: Ṭhaluso ya ṭhoho, u ḍivha mathomele a maanea, u bveledza ṭhoho na magumo a vhuḍi a maanea, tshivhumbeo tsha tshibveledzwa, fomethe ya zwibveledzwa zwa vhudavhidzani (B3)					
4. U shumisa mabambiri a milingo yo fhiraho u ita ndovhololo ya zwipiḍa zwa luambo (B1)	4. U shumisa mabambiri a milingo yo fhiraho u ita ndovhololo ya zwipiḍa zwa luambo (B1)	4. U shumisa mabambiri a milingo yo fhiraho u ita ndovhololo ya zwipiḍa zwa luambo (B1)	4. U shumisa mabambiri a milingo yo fhiraho u ita ndovhololo ya zwipiḍa zwa luambo (B1)	4. U shumisa mabambiri a milingo yo fhiraho u ita ndovhololo ya zwipiḍa zwa luambo (B1)						



THEMO 4	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5-10
<b>ZWISHUMISWA (NGA NNጁA HA BUGUPFARWA) U ITELA URI PFUNZO I TSHIMBILE ZWAVHUጁI</b>	Mabambiri a milingo yo fhiraho	Mabambiri a milingo yo fhiraho	Mabambiri a milingo yo fhiraho	Mabambiri a milingo yo fhiraho	
<b>U LINGA HU SI HA FOMAጁA</b>	U shuma nga mabambiri a milingo yo fhiraho.	U shuma nga mabambiri a milingo yo fhiraho.	U shuma nga mabambiri a milingo yo fhiraho.	U shuma nga mabambiri a milingo yo fhiraho.	